


PUOGAE YA MOPHATO 1

# Re rata kgwele ya dinao



**SETSWANA**

Maemo:

**2**

Buka

—



# Puiso e e kaelwang ya ditlhopha

## *Pele ga puiso*

- Phetla kgang e ba tlaa e buisang.
- Kopa barutwana gore ba bolelele kgang pele ba lebeletse setlhogo le ditshwantsho.
- Itsise barutwana ka ga mafoko a mašwa le a bothata pele barutwana ba buisa kgang.

## *Puiso ya ntlha*

- Barutwana ba tshwanetse go buisa sekwalwa ka bongwe ka bongwe.
- Barutwana ba tshwanetse go buisa ka tidimalo kgotsa ba ka nna ba 'sebaseba fa ba buisa' sekwalwa.
- Tsamaya, tsamaya go tswa mo morutwana go ya kwa go yo mongwe, o kopa morutwana mongwe le mongwe go buisetsa karolo ya sekwalwa kwa godimo.

## *Motlotlo*

- Botsa dipotso tsa tekathaloganyo tse di ikaegileng ka sekwalwa.
- Tsepamisa matlho mo medumopuong, mafokong a tlwaelo le tlotlofokong.
- O tlaa fitlhela ditirwana tse di kwa morago ga buka e di le botlhokwa le mosola go kaela motlotlo wa phaposi.

## *Puiso ya bobedi*

- Mo malatsing a a latelang, letla barutwana go buisa buka gape, ka dipara kgotsa ka bongwe ka bongwe. (Tlhopha ditirwana tse di lekaneng maemo a barutwana)
- Tsepamisa matlho mo kelelong ya puiso, thutapuolong le mo tlotlofokong.
- Letla barutwana go feleletsa ditirwana tse di kaelwang tsa ditlhopha tse di tsenyeleditsweng kwa morago ga buka e. (Tlhopha ditirwana tse di lebaneng maemo a barutwana)

*Letla barutwana go diragatsa kgang fa e ba letla go dira jalo.*




*Barutwana ba tshwanetse go dira ditirwana tsa puiso ya ditlhopha morago ga puiso. Letla barutwana go bereka kana go dira ka ditlhopha go feleletsa ditirwana tse di maleba tsa puiso ya ditlhopha tse di tsenyeleditsweng kwa morago ga buka. Ga ba a tshwanela go kwala mo bukeng e. Ditirwana tse di kwadiwang di direlwe mo dibukeng tsa bona tsa dithutiso.*

# Re rata kgwele ya dinao




Jabu o raga kgwele thatathata.  
Nnyaya tlhe!



Re bona kgwele e tlola legora.  
Nnyaya tlhe!



Re bona kgwele e tlola tsela.  
Nnyaya tlhe!




Re bona kgwele e tlola mekgoro.  
Nnyaya tlhe!



Re bona kgwele e tlola polasa.  
Nnyaya tlhe!



Re bona kgwele e tlola serapa sa  
diphologolo. Nnyaya tlhe!  
E wetse kgakala thata.




Morago e tlola lebopo.  
Tlhokomela!



Ati o kapa kgwele.  
Ee tota!




Ati le Amo ba taboga ka  
kgwele. Ee tota!  
Ba tabogela kwa kgakala.



Ati le Amo ba naya bana kgwele.  
Ee tota!

Rotlhe re rata  
kgwele ya dinao!



# Ditirwana tsa puiso ya ditlhopha




I


Lebelela ditshwantsho mme o bue gore kgwele e ne ya tlola mafelo afe.



legora




mekgoro



tsela



lebopo



serapa sa  
diphologolo



polasa



2

Feleletsa dipolelo. Dirisa mafoko a a mo mabokosong a a serolwana.

Amo

tsela

Jabu

Ati

\_\_\_ o ragile kgwele thatathata.

Sa ntlha kgwele e ne ya tlola  
legora morago ya tlola \_\_\_\_\_.

\_\_\_ le \_\_\_ ba naya bana kgwele  
ya bona.



3

Buisa kang gape. Bala  
gore gore o buisa lefoko  
'kgwele' gaka.

kgwele



4

Batla lefoko le le tshwanang le lefoko le le mo kholomong ya ntlha mme o le bontshe tsala ya gago.

kgwele	kgwale	kgwele	kgole
tsamaya	baya	tsamaya	laya
bete	bate	bete	beta
nna	me	nna	monna
ba	be	bo	ba
nnyaya	morago	nnyaya	baya
rona	rona	rene	fenya

# PUOGAE YA MOPHATO 1



Buka

I

*Leina kana  
setlhogo:*

Re rata kgwele ya dinao

*Puo:*

Setswana

*Maemo:*

Padiso ya Puogae ya Mophato 1  
Maemo 2 Buka 1

*Mofuta wa  
sekwalwa:*

Kanelo

*Mafoko a tlwaelo:*

re, rona, le, morago, ya, ba, godimo, naya

*Tlotlofoko:*

kgwele, buisa, segotlo, mekgoro, polasa, serapa  
sa diphologolo, lebopo, bogela, kapa, bana

*Medumopuo:*

kgw, th, tl, ph, kg

*Diteng, mareo le  
bokgoni:*

- Lebelela ditshwantsho mme o arabe dipotso.
- Tlatsa ka mafoko mme o kwalolole dipolelo.
- Lemoga o bo o bale gore lefoko kgwele le tlhagelela gakaie mo kgannyeng.

CAPS e batla gore barutabana ba beele kwa thoko nako e e rileng ya go tota puiso ya ditlhophha e e kaelwang letsatsi le lengwe le lengwe. Puiso ya ditlhophha e e kaelwang e batla gore barutwana ba maemo a a tshwanang a puiso ba buise temana e e tshwanang ba le mo ditlhopheng tsa bona ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana.

Morutabana o tshwanetse go rulaganya nako ya go buisa gore e akaretse thuto ya mafoko a a rileng le mekgwa ya go tlhologanya e barutwana ba tlaa e tlhokang fa ba buisa.

Mekgwa e gape e batla 'puisano ka ga sekwalwa' magareng ga morutabana le barutwana le magareng ga bana mo ditlhopheng ts abona. Dibuka tse di akaretse ditirwana di le mmalwa tsa 'puisano ka ga sekwalwa', tekatlhaloganyo le ditirwana tse dingwe tse di tsamaelanang go thusa morutabana go kaela puiso ya ditlhophha mo diphaposiborutelong tsa bona.

ISBN 978-1-4315-2670-3



9 781431 526703



ISBN 978-1-4315-2670-3

**THIS BOOK MAY NOT  
BE SOLD.**



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street, Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

**Dibuka tse dingwe tse di  
mo Šelofong ya Puogae ya  
Mophato 1:**

Maemo:

**1**

**Segwagwa se ya kwa sekolong**

**Ke kgona go buisa**

**Re ya kwa sekolong rotlhe**

**Letsatsi la metshameko la  
diphologo**

Maemo:

**2**

**Re rata kgwele ya dinao**

**Diaparo**

**Ben o iponela tsala e ntšhwa**

**Llori ya Matipatipane**

Maemo:

**3**

**Sethole se sennye se sehibidu**

**Amo o ya kwa ngakeng**

**Toro ya ga Dudu**